

Adesua 19: Nsupɔw, Mframa, Ne Som

Asem Titire

Yesu wɔ tumi wɔ mframa ne nsupɔw so efise ɔye Onyankopɔn Ba.

Nkwa Nsem

Mateo 14:22-33

Bible Nsem

“Yesu Kristo te saa ara nnera, nne, ne daa nyinaa.” (Hebrifo 13:8, NA-TWI).

Adekyere Nsem a Yerebesua:

- Mmofra bete ase se Yesu wɔ tumi wɔ abɔde nyinaa so efise ɔye Onyankopɔn Ba.
- Mmofra behu se gyidi kyere se yede yen ho bɔ Yesu mu, mpo se nkwa te se ehu.
- Mmofra behwehwe akwan a wobefa so anya gyidi mu nko anim wɔ mpae, som, ne kae se Yesu da yen ho.

Nneema a Wɔhia Ma Nkuto Nketewa:

- ☐ Bible
- ☐ Din nsem
- ☐ Nnuane kakra ma mmofra biara

Adekyere mu adesua: Gyidi a ehyen wɔ nsuo so

- ☐ 1 kɔpɔ plastik a ɛda ho mu ho
- ☐ Nsuo soda a eye crystal a ewɔ mogya mu (te se Sprite anaa 7-Up)
- ☐ Nkatee pa kakra ma ɔpɔw biara

Dwumadi: Gyidi Nkae Mfonini

- ☐ Krataa
- ☐ Mpena anaa crayon

Nneema a Wɔhia Ma Nkuto Kɛse:

- ☐ Bible

Asem no: Yesu Nantew Wɔ Nsu So

- ☐ Krataa anaa ntama kɔkɔ
- ☐ Poster Board
- ☐ Krataa bɔtɔ kɛse
- ☐ Nsuo spray botor a nsuo no ye mmerew (light mist)

(Eho pɛ) Adekyere mu adesua: Gyidi wɔ Akonnwa no mu

Akonnwa a eye den

Nneema a Ehihia Ama Agorɔ no

Agorɔ: Asorɔkye Nsuo Ahyen (Storm Waves Relay)

- ☐ Ntama ankaa a eye kɔkɔ (blue fabric) anaa kɔkɔ krataa

Agorɔ: “Gyidi Nantwi” Ani-Kata Nsɔhwɛ (Faith Walk Blindfold Challenge)

- ☐ Ani-kata (Blindfold)
- ☐ Nneema ketewa a etumi ye bɔne kɛse (te se akonnwa, cones, anaa nneema a eye mmerew)

Agorɔ: “Nka Nanso Woda Mu” – Balɔn Gyegye (Don’t Sink the Boat – Balloon Balance)

- ☐ Balɔn
- ☐ Basket anaa nkuto ketewa a wɔde akyere “Bɔta” (Boat)

Agorɔ: “Nanso Gyidi So” Nneema Gyegye Agorɔ (Step of Faith Object Balance Game)

- ☐ Krataa plates anaa krataa tenten a wɔatwa mu se “nanso nan” (stepping stones)

Nkuto Nketewa 1

Minit 15

Mfa din nsem ne nnuane kyε. Paw dwumadi baako a εwɔ ase ha na yεyε bere a mmofra redidi wɔn nnuane.

Kyε Ne Tie

Option 1

Bisa mmofra no ma wɔkyere wɔn anigye ne awerεho (adepa ne adebɔne a εbae wɔn ho nne anaa nna a atwa mu no mu).

Option 2

Bisa mmofra no sε wɔmfa wɔn ho nsesa nsem mu na wɔka senea wɔte nne de, de “Ehe na Wo Gyidie Wɔ?” chart no.

Mpae Mboa

Bɔ mmɔden nya mpaeɔ nsem fi sukuufo nkyen. ɔkyerekyerefo anaa sukuufo bi betumi abɔ mpae ma wɔn nyinaa, anaa ɔkyerekyerefo no betumi apaw mmofra mmienɔ na ɔfrε wɔn sε wɔmfa wɔn ho bɔ mpae ma wɔn ho.

Nsemmissa Ahyεase

- “Dɛn ne ade a εyε hu koraa a woadi mu da?”
- “Dɛn na εma wo ho tɔɔ wo yam?”

“Ennε, yεbesua fa bere bi ho a Yesu kyereε ne nnamfo sε wɔnsuro, efisε na ɔwɔ wɔn ho.”

Dwumadi: Anka Wobεpe So: Gyidi Mfaso

Asisem: Ma mmofra adwene nkɔ gyidi ho wɔ nsem a wonnim mu pεpεεpε.

Ahyεde:

Bisa nsem a εyε aniberewa anaa εyε nokware a εwɔ “Anka Wobεpe So” mu a akwan abien no nyinaa hia akokoduru kakra.

Wɔ nsem biara akyi, ma mmofra no mpaw akwan abien mu baako.

Ma wɔmmua so wɔ akɔfa nsa kɔ faako wɔ dan no mu (mpɔtam benkum = option A, mpɔtam nifa = option B), nyan wɔn nsa, anaa frε wɔn sε wɔbɔ mmuae.

Frɛ mpɛnsɛm mmerɛw fi mmofra no mu ma wɔka adɛn na wɔpaw wɔn mmuae no.

- **“Anka wobɛpɛ sɛ wokɔ so wɔ akwan a ɛyɛ wobbly anaa sɛ wobɛtena rollercoaster so?”**
- **“Anka wobɛpɛ sɛ woda ɔkorɔmfo mu wɔ ɛpo so anaa sɛ wobɛka ɔbɔnsam mu?”**
- **“Anka wobɛpɛ sɛ wode w’ani to w’adamfo pa sɛ ɔde wo bɛkɔ so sɛ wode nkuto kɔ w’ani so anaa sɛ wotu wo ho fi w’ankasa mu wɔ sum mu?”**
- **“Anka wobɛpɛ sɛ woda tente wɔ ɔsram a ɛwɔ nsuto anaa sɛ wokɔ nsu mu ase wɔ submarine mu?”**
- **“Anka wobɛpɛ sɛ wokɔda ɔkorɔmfo mu wɔ ɛpo so anaa sɛ woka elevator mu wɔ ɔbɔfo bi ho?”**
- **“Anka wobɛpɛ sɛ wode w’ani to obi so sɛ ɔbɛkyere wo bere a woregu fam akyi anaa sɛ wokɔ nsu mu a ɛyɛ dɔɔso a nsuo nhoma nni ho?”**

“Nɛm no mu bi yɛ den paa! Gyidi kyere sɛ wode w’ani to obi so sɛ ɔbɛboa wo, mpo sɛ wo ho yɛ wo hu anaa suro. Ɛnnɛ yɛbete aɛm a ɛyɛ nokware fi Bible mu fa Yesu nnamfo baako—Petro—ho a na ɔsɛ sɛ ɔde ne ho bɔ Yesu mu wɔ aɛm a na ɛyɛ hu paa mu. Momma yɛnhwɛ nea ɛbae bere a ɔyɛɛ saa!”

Nkuto Kεse

Minit 10-15

Mema mo akwaaba aba Crossroads na ka kyere won se wo ani gye se waba saa nnawotwe yi.

Akwantufu a Wobetumi Aye Ho Nsemmisa

“Chena ne Yesu?” Fre Ne Mua

Mpae Ahyede: “Onyankopon, Medo Wo Mpo Se...”

(Kasa kyere Onyankopon fa gyidi ho, mpo se biribi ye basabasa anaa se wonhu nea nye no da.)

Dwom Ahyase: “Nkonyim” A Go Fish yee

Mpae Ahyase

Ka kyere mmofra no se won ani kata ne won nsa nso mu betumi aboa won ma wode won adwene beto so na wonnye won a wawa won ho da.

Nsemmisa Ahyase

- “Waka wo wo akoromfo mu anaa w’ahu hu da?”
- “Den na ema wo ho to wo yam?”

“Enne, yebete bere a asuafo no wo akoromfo a na eye hu mu, nanso Yesu kyere se wo yen ho daa na wo tumi wo biribiara so.”

Asem no: Yesu Nantew Wo Nsu So

Nneema a Wchia:

- ☐ Krataa anaa ntama kaka
- ☐ Poster Board
- ☐ Krataa boto kase
- ☐ Spray botor a nsuo no ye mmerew (light mist)

Fom krataa anaa ntama kaka no gu Poster Board no ase senea ebekyer po no.

Kura krataa boto no wo Poster Board no anim senea ebema mmofra no anya adwene se boto no da po no so.

Ma akyerɛkyerɛfo no kura spray botor no wɔ ho, sɛ wɔrehwɛ sɛ wɔbɛhwɛ nsuo ketewa wɔ mmofra no so bere a aɛm no de ɔkorɔmfo no reba.

“Momma yɛnyere yɛn ho sɛ yɛda botɔ mu wɔ Yesu asuafo no ho. Wɔahu anwonwade bi a Yesu yɛ—ɔma nnipa mpempem binom nidi! Afei Yesu ka kyereɛ wɔn sɛ wɔnkɔ botɔ mu bere a ɔrekɔbɔ mpae.”

Kenkan Mateo 14:22-33 kyere wɔn nyinaa.

- **“Dɛn na aɛm no mu ka ho sen biara ma wo? Adɛn?”**
- **“Edɛn na wususuw sɛ asuafo no susuu wɔ ɔkorɔmfo no mu? Na sɛ wɔhunuu Yesu no ɛ?”**
- **“Adɛn nti na wususuw sɛ Petro tumi nantew nsu so wɔ mfiase—nanso ɔhyɛɛ ase sɛ ɔregu mu?”**
- **“Aɛm yi kyere yɛn dɛn fa Yesu ho?”**

(Hint: Dwene ne tumi wɔ abɔde so ne sɛnea ɔboa Petro no.)

“Petro suroee bere a ɔhunuu ɔkorɔmfo no, nanso Yesu na ɔda ho. Saa no kyere yɛn nea Yesu yɛ—ɔwɔ tumi, ɔyɛ ɔɔɔ, na ɔbɛn wɔn a wɔdi ne akyi. Sɛ yɛde yɛn ho bɔ no mu a, yɛbɛkae sɛ ɔwɔ tumi, ɔyɛ ɔɔɔ, na ɔda yɛn ho.”

(Eho pɛ) Adekyere Mu Adesua: Gyidi Wɔ Akonnwa No Mu

Asisɛm: Mmofra betɛ ase sɛ gyidi kyere sɛ yɛde yɛn ho bɔ Yesu mu, mpo sɛ eyɛ den.

Nneɛma a Wɔhia:

☐ Akonnwa a eyɛ den

Ahyɛde:

Hwɛ saa akonnwa amamere yi. Hena gyidie wɔ sɛ ɛbɛkyere wo so sɛ wotena so?

Bisa sɛ Obi Bɛba So:

“Obi pɛ sɛ ɔba na ɔkyere yɛn sɛnea ɛtɛ sɛn sɛ wode w’ani to saa akonnwa yi so?”

Ma no tena so na ɔsɔre bio.

“Akonnwɔ no kyeree wo so anaa? Wotwitwii ansa na wotena so? Adɛn anaase adɛn?”

“Nnipa dodow no ara ntew wɔn adwene mprɛnprɛn ansa na wɔatena akonnwa so. Yɛde yɛn ani to sɛ ɛbɛkyere yɛn so.”

Gyidi wɔ Yesu mu te sɛ gyidi wɔ saa akonnwa yi mu. Wompɛ sɛ wokasa pɛ na woka sɛ ɛbɛkyere wo so—wɔkyerɛ mu sɛ wotena so.

Wɔ asɛm a yɛresua yi mu no, Petro de ne ho bɔɔ Yesu mu sɛ ɔbae fii bɔɔ mu. Nanso bere a ɔde ne ani si ɔkorɔmfo no so no, ɔhyɛɛ ase sɛ ɔregu mu. Sɛnea sɛ wotena akonnwa kyere gyidi, saa ara na yɛbɛkyerɛ yɛn gyidi wɔ Yesu mu wɔ mpae, som, ne kae sɛ ɔda yɛn ho—mpo wɔ yɛn ehu mu mfinimfini.

Yesu annya ɔkorɔmfo no ano ntɛm. Nanso ɔkɔɔ ne nkyɛn, ɔnantew nsu so, na ɔkyerɛɛ wɔn sɛ ɔyɛ Onyankopɔn Ba ampa. Bere a Petro suroee na ɔhyɛɛ ase sɛ ɔregu mu no, Yesu de ne nsa kyereɛ mu gyaa no. Asɛm yi boa yɛn ma yɛhu sɛ Yesu wɔ tumi, na ɔɔɔ no yɛ den ma wɔn a wɔdi ne akyi.”

Mpae To Mu

Da Yesu ase sɛ ɔkyerɛɛ yɛn sɛ ɔwɔ tumi na ɔwɔ yɛn ho daa. Bisa Yesu sɛ ɔmboa yɛn ma yɛde yɛn ho bɔ no mu bere a nkwa yɛ hu anaa yɛn ho yɛ yɛn basabasa. Da no ase sɛ ɔɔɔ yɛn na ɔgyee yɛn nkwa.

Nketenkete Kuw Nhwehwemu 2

Minit 20-25

Fa Asem Titiriw No Kye: Yesu wo tumi wo mframa ne nsupow so efise oye Onyankopon Ba.

Kenkan anaa ka asem no bio de Bible ye adanse, anaa bisa mmofra no se wonkoka asem no kyerε wo.

Kenkan Mateo 14:22-33.

Nsemmisa Mmoa Mma No:

- “Hena na onantew nsu so wo asem no mu?”
- “Adeɛn nti na Petro hyee ase se oregu mu?”
- “Deɛn na Yesu yee bere a Petro free mmoa?”

Nsemmisa Mma Panyin Mpa Mma No:

- “Adeɛn nti na wususuw se Petro pee se onantew nsu so?”
- “Deɛn na emaa Petro guu mu? (Ehu, ne ani fii Yesu so)”
- “Eye deɛn na yebetumi agyedi Yesu bere a nkwa ye den anaa eye hu?”

Dwumadi: Adekyere Mu Adesua – Gyidi A Ehye N’ase Wo Nsu So

Nneema a Wɔhia:

- ☐ 1 kopɔ plastik a εho ho yiye
- ☐ Nsu a eye fitaa na ewo anadwo (te se Sprite anaa 7-Up)
- ☐ Akadee (raisins)

Ahyede:

Ma nsu no nko $\frac{3}{4}$ mu wo kopɔ no mu.

Bo akadee kakra gu mu yie.

Hwe se akadee no regu ase... na akyire kakra no, εsɔre... na εgu ase bio! Eyi betumi afa nsem kakra, enti ma mmofra no nye boaseto na wonko so hwe.

Kasa fa ho senea nsu anadwo no mmɔdenkye hye akadee no ho, ma wɔso ko soro.

“Monhunuu senea akadee no fii ase se ɔrehyia nsu no mu, na nsu anadwo no maa no kɔɔ soro—nanso bere a mmɔdenkye no bɔe no, akadee no san guu ase? Eyi ma mekae Petro wɔ yen asem nne. Ɔbae fii botɔ mu na ɔnantew nsu so efise ɔgyidii Yesu. Nanso bere a ɔhunuu mframa ne nsupɔw no, ɔsuroe na ɔhyee ase se ɔregu mu.”

Nsemmisa:

- **“Den na wususuw se emaa Petro hyee ase se ɔregu mu?”**
- **“Den na yebetumi aye bere a nneema ye hu anaa enye nokware da?”**
- **“Bɔ ho dawuru baako a wubetumi aye wɔ nnawɔtwe yi a ebekyerɛ se wugyedi Yesu, mpo se eye den.”**

“Te se akadee no, bere a Petro gyidii no, ɔsɔree. Yesu antumi anka ma Petro gu—ɔde ne nsa kyere mu gyaa no. Eyi kyere yen se Yesu wɔ tumi se ɔbeboa yen na ɔda yen ho daa se yede yen ho bɔ no mu.

Eno ne nea gyidi kyere—de w’ani to Yesu so, mpo se eye den.”

Dwumadi: Gyidi Nkae Mfonini

Asisem: Mmofra bete ase se gyidi kyere se wugyedi Yesu, mpo se eye den.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Krataa
- ☐ Mpena anaa crayons

“Enne yeasusuw senea Petro fii ase se ɔnantew nsu so efise ɔgyidii Yesu. Nanso bere a mframa ne nsupɔw no surooe no, ɔhyee ase se ɔregu mu. Yesu da ho ara se ɔbeboa no. Yen nyinaa hyia mmere a yesuro.”

Bisa mmofra no se wɔnsusuw biribiako a ema wɔn suro anaa wɔn ho nni gyidie ho. Nkyerɛase ye:

- Wɔda sum mu
- Ɔsram kɛse ne mframa
- Se wowɔ fie nko ara
- Se woressɔ ade foforo
- Se woadi bone

Ma wɔn nyinara n’ani tua mfonini a ekyerɛ saa asem no wɔ krataa no nifa anaa mfinimfini.

Fa Yesu ka Mfonini no Ho:

“Te se Yesu ne Petro wɔ ɔkorɔmfo no mu no, ɔne wo nso wɔ ho—mpo bere a wosuro. Momfa Yesu mfa no mfonini no ho wɔ nea eye hu no ho sedee ebekae wo se wonye nko ara.”

Hye won nkuran se woye Yesu wɔ mfonini no mu senea ebekae won ne ne do ne ne ahodden—ɔbetumi aye se ɔreso won nsa, ɔrehye won nkuran, ɔresiesie ɔkorɔmfo, anaa ɔgyina won ho.

Kyerew Gyidi Ase (eho pe ma mmerante ne mmea a wotumi kyerew):

Bisa won a wotumi kyerew se wonkoka nsem tiawa te se:

- **“Yesu ne me ho.”**
- **“Mede me ho bɔ Yesu mu.”**
- **“Yesu boa me bere a mesuro.”**

Nhyiam Kese

- **“Den na eda ntam se woka se wugyedi Yesu ne se wulive se wugyedi no ampa?”**
- **“Wubetumi kae bere a ese se woda wo gyidi adi wɔ Yesu mu senea eye den anaa eye hu?”**
- **“Aden nti na wususuw se Yesu maa Petro pue fii botɔ no mu kɔɔ nsu so, mpo se ɔnim se ɔbegu mu?”**
- **“Den na ‘nsupɔw’ anaa nsusuwii wɔ wo nkwa mu ma eye den se wode w’ani beda Yesu so?”**

Nkyerɛase: Nnamfo a woma woye bone, suro se wubedi nkoguo, nsu ne se w’ani beda so, anaa suro nea nkurofo beka.

- **“Bere a Petro hyee ase se ɔregu mu no, ɔfreɛ Yesu ntem. Den na yebetumi asua fi saa bere no mu?”**
- **“Den na yebetumi aye se yebɛ‘fre Yesu’ bere a yehunu se nneema no ye den sen yen tumi?”**
- **“Hena wɔ wo nkwa mu a ese se ɔte sen se Yesu ne no wɔ ho mpren?”**
- **“Eye den na wubetumi ahye no nkuran wɔ nnawɔtwe yi?”**

To Mu Nhyiam

Minit 5-10

“Petro pue fii boto no mu efise ɔgyidii Yesu. Nanso bere a ɔde ne ani gyaa Yesu kɔɔ mframa ne nsupɔw so no, ɔsuroe na ɔhyɛɛ ase sɛ ɔregu mu. Yete sɛ no bere bi. Nkwa betumi ayɛ hu anaa ama yɛnte ase—nanso Yesu gyaa yɛn. ɔbɛn yɛn na ɔde ne nsa kyere yɛn, te sɛ ɔyɛɛ ma Petro no.

Wo mfonini betumi akae wo sɛ ɛnse sɛ wubedidi ho akɔhyia nneɛma a eyɛ hu nko ara. Yesu ne wo ho. Na sɛ wugyedi no a, wubehu sɛ ɔyɛ den, ɔyɛ ɔɔɔ, na ɔda ho daa—mpo wɔ ɔkorɔmfo mu.”

- **“Dɛn na wubetumi ayɛ bere a wosuro wɔ nnawɔtwe yi?”**
- **“Hena na wubetumi ahyɛ no nkuran sɛ ɔkae no sɛ Yesu ne yɛn ho daa?”**
- **“Eyɛ dɛn na wubetumi akyere gyidi wɔ Yesu mu wɔ sukuu anaa fie nnawɔtwe yi?”**

Mmuae ne Nsusuwii

“Yesu wɔ tumi, na yɛbetumi agyedi no sɛ ɔbɛboa yɛn, ɛnye sɛnea nkwa yɛ den koraa.”

- Prente Bible nwoma no mu aɛm.
- Sua Bible nsem a ɛwɔ saa adesua no mu (Hebrifo 13:8). Hwɛ Memory Verse Game Ideas no.
- Bɔ mpae ne mmofra no na gyaa wɔn.

Mpae To Mu

Bɔ mpae sɛ mmofra no gyidi wɔ Yesu mu no bɛyɛ den, na wobɛte ase sɛ Yesu ne wɔn ho daa.

Agoro

Mmere: 25 Simma

Agoro: Asorɔkye Nsuo Ahyen (Storm Waves Relay)

Nneema a Ehihia:

- ☐ Ntama kɔkɔɔ (blue fabric) anaa kɔkɔɔ krataa

Senea Wɔbɛye Agoro no:

- Fa ntama kɔkɔɔ no kye gu fam se “nsuo.”
- Ma mmofra no nyinaa gyina faako pe wo dan no mu.
- Wɔbɛfa fa ntama no so a wɔde ahwe nsew se wogyina nsuo so, na wɔde nneema bi (te se bean bag anaa nsuo kɔpɔ) aye gyegye.
- Se obi “bubu fam” (ɔnya no mu) a, ɔbeka se: “Yesu, boa me!” na ɔsan behye mu bio.

Ka: “Senea Petro nantew nsuo so no, saa ara na yen nso yebetumi agyedi Yesu se ɔbɛboa yen bere a asetena ye den anaa yesusuw ho se eye hu.”

Agoro: “Gyidi Nantwi” Ani-Kata Nsɔhwe (Faith Walk Blindfold Challenge)

Nneema a Ehihia:

- ☐ Ani-kata (blindfold)
- ☐ Nneema ketewa a etumi ye bone (akonnwa, cones, anaa nneema a eye mmerew)

Senea Wɔbɛye Agoro no:

- Kye mmofra no mu se won baanu-baanu.
- ɔbaako bekata ne ani, na ne kunu bekyerekyere no akwan wo dan no mu de nsem nko ara.
- ɔhaw no ne se ɔba a w’ani akata no betumi ako faako foforo no mu denam ne kunu nne so.

Nseka a eka asua no ho: Senea Petro gyee Yesu di ma ɔnantew nsuo so no, saa ara na yen nso yebetumi agyedi Yesu senea ɔde bekyere yen kwan koraa a yen ani nnhu.

Agoro: “Mommma Bɔta Nnyera” – Balɔn Gyegye (Don’t Sink the Boat – Balloon Balance)

Nneema a Ehihia:

- ☐ Balɔn
- ☐ Basket anaa nkuto ketewa a wɔakyerew so “Bɔta”

Senea Wɔbɛye Agoro no:

- Kye mmofra no mu se akuw-akuw.
- Akwan biara beye ahwe se won balɔn (a ekyere nsuo asorɔkye) betena fam bere a wɔregyegye basket no (bɔta) a eɔda akonnwa so.
- Se bɔta no bubu fam anaa balɔn no gu fam a, awemfo no asa.
- Di nkɔmmɔ senea asuafo no ho yee won den wo asorɔkye mu na Yesu de asomdwoe breɛ won.

Nseka a eka asua no ho: Asorɔkye no yee den dodo, nanso Yesu kyerɛɛ ne tumi ma ɔde asomdwoe breɛ won. Saa ara na ɔboa yen nso ma yen ankasa yeye den wo asetena mu nsusui a eye den mu.

Agoro: “Gyidi Nan” Gyegye Agoro (Step of Faith Object Balance Game)

Nneema a Ehiahia:

- ☐ Krataa plates anaa krataa tenten a wɔatwa sɛ “nanso nan” (stepping stones)

Senea Wɔbɛyɛ Agoro no:

- Fa plates no si fam sɛ nanso nan (ɛkyerɛ nsuo so kwan).
- Mmofra no bɛfa “nsuo” no so wɔ plates no so pɛpɛɛpɛ.
- Plates bi wɔ akyerɛw a ɛka sɛ “Gyidi,” “Gyedi,” na afoforo nso wɔ akyerɛw a ɛka sɛ “Susuw Ho” anaa “Suro.”
- Sɛ obi gyina “Susuw Ho” anaa “Suro” so a, ɔsan kɔ fi mfiase.
- Hyɛ wɔn nkuran sɛ wɔnyina so wɔ “Gyidi” ne “Gyedi” plates nko ara.

Nsɛka a ɛka asua no ho: Petro fii ase sɔre guu fam bere a ɔde ne ani kyereɛ suro mmom, na ɔannyina Yesu so. Sɛ yegye di mu a, ɛboa yen sɛ yɛbɛka Yesu ho wɔ ɔhaw bere mu.

Agoro: Asorɔkye Nteeso Agoro (Storm Sounds Freeze Game)

Nneema a Ehiahia:

- ☐ Biribiara nni hia

Senea Wɔbɛyɛ Agoro no:

- Paw abɔfra baako sɛ “Asorɔkye ahyɛasefo.”
- Sɛ ɔkyerɛkyerɛfo no ka sɛ: **“Asorɔkye!”** a, mmofra no bɛyɛ asorɔkye nne (bɔ mmɔden, bɔ mframa nne, yɛ nsuo nne) na wɔnam ha.
- Sɛ ɔka sɛ: **“Yesu se, Asomdwoe Ntena Ho!”** a, wɔn nyinaa gyina ho ne dinn.
- Obiara a ɔda so yɛ ahodwiriw no bɛtena fam na w’ayi no afi ho wɔ abɔ mmerɛda koro.
- San yɛ bio mpren bebreɛ.

Nsɛka a ɛka asua no ho: Senɛa Yesu gyaw asorɔkye no dinn na ɔde asomdwoe brɛɛ asuafo no no, saa ara na ɔbɛma yen koma nso anya asomdwoe bere a asetɛna yɛ dɛdɛdɛ anaa yɛyɛ hu.

Prentwe 19.1

KRATAA KETEWA MA NKONTON

DA BIARA ADEE

ADWUMA PA

Aduane ketewa	Asem pa bi
Adaka	Boa w’adamfo
Pensere	Kye agodie
Nsuo botle	Fa obi bo mu
Brodo ketewa	Nyini kyerε obi a ne werε aho
W’agodie a wope paa	Ka se “Mepa wo kyew”
Bible	Bo mpae ma obi
Ntama a eyε duru / Kotoku	Fa obi a wɔatwa no ho
Ntadeε a wɔde popa ani nsuo	Tie w’adamfo

Prentwe 19.2

MFATOHO NSEM

Wobema Yesu wo aduane se obi kom de no?

Wubema w'agodie a wope paa ama abofra a onni bi?

Wude wo bere a wunya ho kwan boa wo nua ketewa anaa nua baa?

Wubeka asem pa kyere abofra a nkurofo taa ye no fere?

Wugya w'akyede wo agodie mu na ma obi nso nnya ho ako?

Wude sika a wusiee boa obi a ohia mmoa?

Wubo mpae ma obi a oyare se woye animguasefo mpo?

Wokasa akyerere abofra bi a ote n'ankasa wo sukuu mu?

Would you forgive someone who hurt your feelings?

Wobefre w'adamfo se onko asore anaa Crossroads Kids Club?